



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)**

**PAMPIRI YA PELE (P1)**

**PUDUNGWANA 2014**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 80**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 7.**

**KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO****POTSO YA 1****TEMA YA 1**

- 1.1 Ha metsotso e ntse e ja babedi. ✓ (1)
- 1.2 Lebota. ✓ (1)
- 1.3 Ho bolelwa hore e mo ferekantse. ✓ (1)
- 1.4 Sa ho wa moya/ho nyahama. ✓ (1)
- 1.5 Ke batho ba tlwaelaneng empa e se metswalle, ba ileng ba tsebana ka baka la Mpati. ✓✓ (2)
- 1.6 Ke leeme la ho kgetholla batho ba bomme ka ho ba kgella fatshe. ✓ ✓ (2)
- 1.7 O bontsha pelaelo ya hore e ka nna ya ba ha se nnete hore lefu leo ha le tsejwe. ✓✓ (2)
- 1.8 O ne a bolela hore Thekiso o a tseba hore ha a na tijelete hobane o felletswe ke mosebetsi/O imetswe ke tsa bophelo. ✓✓ (2)
- 1.9 D/O ntse a apara hantle. ✓✓ (2)
- 1.10 Nnete, hobane e ne e le moholo wa kereke, a ithata ebile a hlompheha. ✓✓ (2)
- 1.11 E ne e nepahetse hobane hang feela ka mora hore a kgutlisetswe mosebetsing, o ile a tshwara babolai ba Lekgetho/Setjhaba se ne se tseba boitelo ba hae mosebetsing ✓✓ (2)
- 1.12 Na nka o rekela e le nngwe?/Thekiso a bitsetsa Tshita botlolo e le nngwe. ✓✓ (2)
- 1.13 Ke mohopolo wa hore motho ha a sebeletsa setjhaba ka boitelo, setjhaba se hopola mesebetsi ya hae nakong tsa mathata/setjhaba se a mo lwanela nakong tse boima. ✓✓ (2)
- 1.14 Ke dumellana le ona hobane seratswaneng sa 6 ho thwe ke yena mosadi eo, ya mo kgothalletsang hore a tlohele mosebetsi a ye boithabisong/jwaleng.

**KAPA**

- Tjhe, ha ke dumellane le ona hobane ha se bomme bohle ba tswang metseng e meholo ba etsang ketso tsa eo wa Lekgetho. ✓✓ (2)

**TEMA YA 2**

- 1.15
- Meaho eo e bontsha hore batho ba phelang tikolohong ena ke ba maemo a fapaneng. Ba bang ke ba phelang tshotlehong ha ba bang, ba phela toropong botleng.
  - Meaho eo e bontsha hore batho ba dulang mekhukhu ena ba haufi le toropo.

**E le nngwe feela.**

(2)

- 1.16 Ke batho ba maemo a tlase a bophelo/ba amohelang meputso e tlase hobane mofuta wa matlo o totobatsa maemo a bona a bophelo. ✓✓

(2)

- 1.17 Maikutlo a qenehelo/kutiwelobohloko hobane batho ba dulang mona ha ba na ditshebeletso tsa mantlha tse kang motlakase/metsi/ditsela/matlwana a boithusetso jj. ✓✓

**KAPA**

Maikutlo a ho teneha hobane e ka nna yaba ba iphile moo ho se nang ditshebeletso tsa mantlha teng

(2)

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**30**

**KAROLO YA B: KGUTSUFATSO****POTSO YA 2**

	<b>Qotso</b>		<b>Dintlha tse lebelletsweng</b>
1.	Batjha ba bang ba nang le mesebetsi e metle, e ba lefang tjehelete e kgotsufatsang ba phela ka ho kadima.	1.	Ba bang ba batjha ba phela ka ho kadima.
2.	Ha ba amohetse moputso, ba o sebedisa bohlaswa ha ba boloke le sente.	2.	Ha ba boloke tjehelete ba sebedisa meputso ya bona hampe.
3.	O ikgetholla ka moaparo wa theko e hodimo, wa mokitlane o boima kgwedi le kgwedi.	3.	Ba bang ba apara diaparo tsa theko e hodimo ho ikgetholla ho ba bang.
4.	Athe bohlale ke ho ithuta bathong le dimakasineng ho apara hantle ka tsela e sa senyeng tjehelete.	4.	Molemo ke ho ithuta ho apara ka tsela e sa senyeng tjehelete.
5.	Kajeno batho ba tshwerwe ke lefu la 'mponeng'. Lefu lena le etsa hore batjha ba reke makoloi a majabajaba a theko tse hodimo. Ka ena nako ba lebetse hore kgwedi le kgwedi ba tla lefa tjehelete e ngata.	5.	Ba ikimetsa ka dikoloto tseo ba sitwang ho di lefa.
6.	Ditsebi di re ha eba sekoloto sa hao sa koloi se le hodimo ho feta sa ntlo, o tsebe hore o entse phoso e kgolo hobane ntlo ke letsete le leholo ho feta koloi.	6.	Ha ba eellwe hore matlo a bohlokwa ho feta makoloi.
7.	Ho thwe botjha bo makoko. Ke ka lebaka lena batjha ba bangata, ba hanang ho nka diinshoreense.	7.	Ba ikgantshetsa le ho nka diinshoreense.

**(Palo ya mantswe = 70)****Kgutsufatso e lokela ho tshwauwa ka tsela e latelang:**

Mohlalobuwa o lokela ho ngola kgutsufatso ya hae ka sebopeho seo a laetsweng ho e ngola ka sona. Kgutsufatso e hlaisitsweng ka sebopeho se seng e tshwauwe.

Bahlalobuwa ba **tlameha** ho bontsha palo ya mantswe **ka nepo**.

**Kabo ya matshwao:**

- Matshwao a 7 dintleng tse supileng. (letshwao bakeng sa ntlha)
- Matshwao a 3 tshebedisong ya puo.
- Matshwao ohle: 10

**Kabo ya matshwao a tshebediso ya puo ha mohlalobuwa a sebedisitse mantswe a hae:**

- Dintlha tse 1–3 tse nepahetseng: kabo e be letshwao le le leng.
- Dintlha tse 4–5 tse nepahetseng: kabo e be matshwao a mabedi.
- Dintlha tse 6–7 tse nepahetseng: kabo e be matshwao a mararo.

**Kabo ya matshwao a tshebediso ya puo ha mohlahlobuwa a qotsitse dintlha di le jwalo temeng:**

- Ha a qotsitse ntlha e le (1–5) a abelwe letshwao le le leng la puo.
- Ha a qotsitse ntlha tse (6–7) a se abelwe matshwao a puo.

**Palo ya mantswe:**

- Batshwayi ba nnetefatse palo ya mantswe a sebedisitsweng ke bahlahlobuwa.
- Mohlahlobuwa a se hulelwe matshwao ha a sa bontsha palo ya mantswe kapa ha palo ya mantswe e sa nepahala.
- Ha mohlahlobuwa a fetile/tlotse palo e lebelletsweng ya mantswe, motshwayi a bale ho fihlella qetellong ya polelo e le nngwe ka mora palo ya mantswe a lebelletsweng, mme a se tshwaye kgutsufatso kaofela.

**ELA HLOKO:**

Mohlala wa palo ya mantswe:

	Polelo			Palo ya matswe
SESOTHO	<i>Ke</i>	<i>a</i>	<i>tsamaya</i>	3

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10**

**KAROLO YA C: TSHEBEDISO YA PUO****POTSO YA 3**

- 3.1
- Ke ho tlisa boiketlo ka maleng. ✓
  - Ho laola ho pipitlelwa ha mala.
  - Ke ho tlisa boitshepo.
- E le nngwe feela (1)
- 3.2
- Aterese ya babapatsi ✓
  - emeli le dinomoro tsa mohala tsa bona.
- E le nngwe feela (1)
- 3.3
- Motswako ona o reretswe batho ba nang le bothata ba ho pipitlelwa, hobane papatso e re o tlisa boiketlo ka maleng. ✓✓ (2)
- 3.4
- Mongolo o moholo/mongolo wa sehlahiswa o ngotswe ka ditsela tse fapaneng. ✓
  - Tshebediso ya puo e susumetsang/hlohlelletsang. ✓
  - Ho totobatsa mosebetsi wa sehlahiswa ka setshwantsho.
  - Ho bontsha mofuta wa sehlahiswa ka setshwantsho.
  - Lebitso la sehlahiswa le ngotswe makgetlo a mmalwa.
- Tse pedi feela (2)
- 3.5
- E, moreki a ka labalabela ho bona mehlolo e tla etswa ke sehlahiswa sena. ✓✓

**KAPA**

Tjhe, a ke ke a mo kgodisa ha e ba a sa rate dihlahiswa tsa Probiotics  
E le nngwe feela. (2)

- 3.6
- A/Motswako o sa hlolweng ke e meng. ✓✓ (2)
- [10]**

**POTSO YA 4**

- 4.1
- Lebone le ka hodima koloi. ✓
  - Naledi e lehlakoreng la lemati la koloi.
- E le nngwe feela. (1)
- 4.2
- A bolela hore ke kgale Tsotsi ena e ba etsa hampe/e ba qhekanyetsa/e ba utswetsa. ✓ (1)
- 4.3
- Boteng ba mapolesa sebakeng seo. ✓
  - Koloi ya mapolesa. ✓
  - Banna ba babedi ka hara banka ba bonahalang ba etsa dipatlisiso tsa forensiki.
- Tse pedi feela tsa tsena (2)

- 4.4 A kgalefo/ho teneha hobane tshebediso ya lentswe 'towe!' e bontsha maikutlo/fuduha maikutlo a ho teneha kapa a kgalefo. ✓✓ (2)
- 4.5 Mafosi, hobane o bonahala a tenehile/kwatile le hona ho bontsha lenyatso. ✓✓ (2)
- 4.6 Ha o a amoheleha hobane leha a tlotse molao, ketso eo ha e mo amohe ditokelo tsa botho. ✓✓

### KAPA

O amohelehile hobane ke tsotsi/sekebekwa/molotsana eo e leng kgale a senyetsa banka.

E le nngwe feela.

(2)  
[10]

### POTSO 5

- 5.1 5.1.1 Ba bangata ✓ (1)
- 5.1.2 Iphe ✓ (1)
- 5.1.3 Katleho/Ho atleha ✓ (1)
- 5.1.4 etsang ✓ (1)
- 5.1.5 nonofalla ✓ (1)
- 5.1.6 tla ✓ (1)
- 5.1.7 se ✓ (1)
- 5.1.8 kgeloswa ✓ (1)
- 5.1.9 thutong ✓ (1)
- 5.1.10 Ba re ho ithuta ke e nngwe ya diphephetso tse boima bophelong. ✓ (3)
- 5.1.11 Theledi o tsoha hlooho ya hae e le bohloko ✓✓ (2)
- 5.2 5.2.1 Ho se tsebe ke lebote. ✓✓ (2)
- 5.2.2 Letshwao leo le bontsha ho hlollwa/tsota ha ntja ka tlhokomelo eo e e fuwang. ✓✓ (2)
- 5.2.3 Ba ha ntja ba re ba ke ke ba lebala monga bona le kgale. ✓✓ (2)

[20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 40**

**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80**